



Podnosioc zahtjeva

Obrazac: DD.17

Služba za društvene djelatnosti i poslove
mjesnih zajednica

Ime i prezime podnosioca zahtjeva (roditelja/staratelja):

Adresa podnosioca:

Kontakt telefon:

E-mail adresa:

Ime i prezime učenika/ice:

Naziv osnovne škole koju učenik/ca pohađa:

Prijemni pečat

**PREDMET: ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ODLASKA NA EKSURZIJU
UČENIKA SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA KAO JAVNIH
USTANOVA SA PODRUČJA OPĆINE ILIJAŠ**

Dokument	POTREBNA DOKUMENTACIJA	
	Institucija koja izdaje dokument	Forma
Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima-primanjima podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, boračko invalidske zaštite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova	Firma/PIO/BIZ/Porezna uprava	Original ili ovjerena fotokopija
Izjava da je roditelj/staratelj/zakonski zastupnik saglasan da se lični podaci učenika obrađuju i koriste isključivo u svrhe obrade prijave na javni poziv, a u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka	Izjava ovjerena pred općinskim organom uprave	Original
Izvod iz MKU za roditelje (za djecu bez jednog ili oba roditelja)	Matični ured općine	Original ili ovjerena fotokopija
Kućna lista	Izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa	Original
Potvrda osnovne škole kao javne ustanove sa područja općine Iliaš o redovnom školovanju učenika/ kandidata	Obrazovna ustanova	Original ili ovjerena fotokopija
Potvrda škole o redovnom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi članova domaćinstva navedenih u kućnoj listi	Obrazovna ustanova	Original ili ovjerena fotokopija
Pravosnažno rješenje o utvrđenom stepenu invaliditeta (za učenike sa invaliditetom)	Nadležna ustanova/institut	Ovjerena fotokopija
Uvjerjenje o kretanju za roditelja/staratelja/zakonskog zastupnika učenika	MUP Iliaš	Original ili ovjerena fotokopija
Uvjerjenje Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (za učenike čiji roditelji su nezaposleni)	JU Zavoda za zapošljavanje KS – Biro Iliaš	Original ili ovjerena fotokopija
Podaci o bankovnom računu	Komercijalna banka kod koje podnosioc zahtjeva ima otvoren račun	Ovjerena fotokopija

Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 60 dana

(Datum podnošenja zahtjeva)

(Potpis podnosioca/podnositelja zahtjeva)

(Ime i prezime)

(Adresa)

Pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem sljedeću:

IZJAVU

Da sam kao nosilac podataka, a u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj: 49/06 i 76/11) saglasan/saglasna da Općina Ilijaš putem Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, kao kontrolor podataka može obrađivati moje lične podatke u postupku rješavanja mog zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova odlaska na ekskurziju učenika slabijeg imovnog stanja završnih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova sa područja općine Ilijaš u skladu sa čl. 1., 3., 5. i 7. Pravilnika o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova odlaska na ekskurziju učenika slabijeg imovnog stanja završnih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova sa područja općine Ilijaš, broj:01/2-11-1448/2025 od 18.06.2025.godine.

(Mjesto)

(Datum)

IZJAVU DAO/DALA

Prezime (ime oca) ime

L.K. Br. _____ P.U. _____

IZJAVA

Kojom je _____

sa stanom u _____ Ulica _____ br. _____

lična karta broj _____ izdata u P.U. _____

Pod moralnom , materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da živim u zajedničkom domaćinstvu sa sljedećim članovima porodice:

Redni broj	Ime i prezime	Godina rođenja	Srodstvo	Zanimanje
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ukupan broj članova domaćinstva

Potpis davaoca izjave

Potvrđuje se i ne upuštajući se u tačnost ove izjave da je imenovani-a svojeručno potpisao-la ovu izjavu i izjavila-o da će snositi sve zakonske posljedice koje proisteknu iz ove izjave :

Izjava će služiti za regulisanje _____

Taksa po tarifnom broju _____ ZAT naplaćena u iznosu od _____

Oslobođeno plaćanja takse po članu _____

Broj: 02-13-_____ / _____

U Ilijašu _____ / _____

OVLAŠTENI RADNIK